

929.

Na osnovu člana 64 stav 4 Zakona o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. marta 2026. godine, donijela je

**UREDBU
O IZMJENI UREDBE O VITAMINIMA, MINERALIMA I DRUGIM SUPSTANCAMA
KOJE SE MOGU DODAVATI HRANI***

Član 1

U Uredbi o vitaminima, mineralima i drugim supstancama koje se mogu dodavati hrani („Službeni list CG”, br. 141/2021 i 14/2025) Prilog 2 mijenja se i glasi:

„PRILOG 2

HEMIJSKI OBLICI VITAMINA I MINERALA KOJI SE MOGU DODAVATI HRANI

1. Hemijski oblici vitamina:

VITAMIN A:

retinol;
retinil-acetat;
retinil-palmitat;
beta-karoten;

VITAMIN D:

holekalciferol;
ergokalciferol;

VITAMIN E:

D-alfa-tokoferol;
DL-alfa-tokoferol;
D-alfa-tokoferil acetat;
DL-alfa-tokoferil acetat;
D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat;

VITAMIN K:

filohinon (fitomenadion);
menahinon1

VITAMIN B1:

tiamin-hidrohlorid;
tiamin-mononitrat;

VITAMIN B2:

riboflavin;
natrijum riboflavin-5'-fosfat;

NIACIN:

nikotinska kiselina;
nikotinamid;
nikotinamid ribozid hlorid

PANTOTENSKA KISJELINA:

kalcijum D-pantotenat;
natrijum D-pantotenat;
dekspantenol;

VITAMIN B6:

piridoksin-hidrohlorid;

piridoksin 5'-fosfat;
piridoksin dipalmitat;
FOLNA KISELINA:
pteroilmonoglutaminska kiselina;
kalcijum-L-metilfolat;
mononatrijumova so L-5-metiltetrahidrofolna kiselina

VITAMIN B12:

cijanokobalamin;
hidroksokobalamin;

BIOTIN:

D-biotin;

VITAMIN C:

L-askorbinska kiselina;
natrijum L-askorbat;
kalcijum L-askorbat;
kalijum L-askorbat;
L-askorbil 6-palmitat;

2. Hemijski oblici mineralnih supstanci:

kalcijum karbonat;
kalcijum hlorid;
kalcijum citrat malat;
kalcijumove soli limunske kisjeline;
kalcijum glukonat;
kalcijum glicerofosfat;
kalcijum laktat;
kalcijumove soli ortofosforne kisjeline;
kalcijum hidroksid;
kalcijum malat;
kalcijum oksid;
kalcijum sulfat;
kalcijum fosforil oligosaharidi;
magnezijum acetat;
magnezijum karbonat;
magnezijum hlorid;
magnezijumove soli limunske kisjeline;
magnezijum glukonat;
magnezijum glicerofosfat;
magnezijumove soli ortofosforne kisjeline;
magnezijum laktat;
magnezijum hidroksid;
magnezijum oksid;
magnezijum kalijum citrat;
magnezijum sulfat;
gvožđe bisglicinat;
gvožđe karbonat;
gvožđe citrat;
gvožđe amonijum citrat;
gvožđe glukonat;
gvožđe fumarat;
gvožđe natrijum difosfat;

gvožđe laktat;
gvožđe sulfat;
feri-amonijum fosfat;
etilendiamintetrasirćetna kiselina;
gvožđe difosfat (gvožđe pirofosfat);
gvožđe saharat;
elementarno gvožđe (redukovano karbonilom, vodonikom i elektrolitički);
bakar karbonat;
bakar citrat;
bakar glukonat;
bakar sulfat;
kompleks lizina sa bakrom;
natrijum jodid;
natrijum jodat;
kalijum jodid;
kalijum jodat;
cink acetat;
cink bisglicinat;
cink hlorid;
cink citrat;
cink glukonat;
cink laktat;
cink oksid;
cink karbonat;
cink sulfat;
mangan karbonat;
mangan hlorid;
mangan citrat;
mangan glukonat;
mangan glicerofosfat;
mangan sulfat;
natrijum bikarbonat;
natrijum karbonat;
natrijum citrat;
natrijum glukonat;
natrijum laktat;
natrijum hidroksid;
natrijum soli ortofosforne kiseline;
selenom obogaćeni kvasci²;
natrijum selenat;
natrijum hidrogen selenit;
natrijum selenit;
natrijum fluorid;
kalijum fluorid;
kalijum bikarbonat;
kalijum karbonat;
kalijum hlorid;
kalijum citrat;
kalijum glukonat;
kalijum glicerofosfat;

kalijum laktat;
kalijum hidroksid;
kalijumove soli ortofosforne kiseline;
hrom (III) hlorid i njegov heksahidrat;
hrom (III) sulfat i njegov heksahidrat;
hrom pikolinat;
hrom (III) laktat trihidrat;
amonijum molibdat (molibden (VI));
natrijum molibdat (molibden (VI));
borna kiselina;
natrijum borat.

1 Menahinon je uglavnom u obliku menahinona-7 i minimalni udio menahinona-6.

2 Selenom obogaćeni kvasci proizvedeni iz kulture u prisutnosti natrijum selenita kao izvora selenisa sadrže, u sušenom obliku stavljenom na tržište, najviše 2,5 mg Se/g. Dominantna vrsta organskog selenisa prisutna u kvascu je selenometionin (između 60 i 85% ukupnog ekstrahovanog selenisa u proizvodu). Sadržaj drugih organskih selenovih jedinjenja, uključujući selenocistein, ne smije preći 10% ukupnog ekstrahovanog selenisa. Nivo neorganskog selenisa po pravilu ne smije prelaziti 1% ukupnog ekstrahovanog selenisa.”

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

*U ovu Uredbu prenijeta je bazična Regulatorna (EU) br. 1925/2006 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 20. decembra 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih stvari hrane sa izmjenama i dopunama: 32008R0108; 32009R1170; 32011R1161; 32011R1169; 32014R0119; 32015R0403; 32017R1203; 32019R0649; 32019R0650; 32021R0468; 32022R0860; 32022R2340; 32023R1065; 32024R1821 i 32025R2224.

Broj: 11-011/26-1106/2
Podgorica, 26. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

930.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE U
STRACHURU – UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE
IRSKE**

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Strachuru – Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za teritoriju Škotske.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-651

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

931.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE
U ASUNSIONU – REPUBLIKA PARAGVAJ**

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Asunsionu – Republika Paragvaj, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za čitavu teritoriju Republike Paragvaj.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-655

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

932.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE
U ISKENDERUNU – REPUBLIKA TURSKA**

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Iskenderunu – Republika Turska, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za regiju Hataj i gradove Adanu, Mersin i Osmanije.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-657

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

933.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE U PANAMI – REPUBLIKA PANAMA

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Panami – Republika Panama, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za čitavu teritoriju Republike Panama.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-0114/26-658

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

934.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE
U ANTVERPENU – KRALJEVINA BELGIJA**

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Antverpenu – Kraljevina Belgija, sa počasnom konzulkom na čelu i nadležnošću za regiju Flandrija.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-660

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

935.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE U BOLONJI – REPUBLIKA ITALIJA

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Bolonji – Republika Italija, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za regiju Emilija Romanja.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-661

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

936.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE U SANTO DOMINGU – DOMINIKANSKA
REPUBLIKA**

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Santo Domingu – Dominikanska Republika, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za čitavu teritoriju Dominikanske Republike.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-663

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

937.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE U GVATEMALI – REPUBLIKA
GVATEMALA**

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Gvatemali – Republika Gvatemala, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za čitavu teritoriju Republike Gvatemala.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-665

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

938.

Na osnovu člana 27 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. marta 2026. godine, donijela je

**ODLUKU
O ZATVARANJU KONZULATA CRNE GORE
U TORONTU – KANADA**

1. Zatvara se Konzulat Crne Gore u Torontu – Kanada, sa počasnim konzulom na čelu i nadležnošću za provinciju Ontario.
2. Ministarstvo vanjskih poslova preduzeće potrebne mjere za sprovođenje ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-667

Podgorica, 5. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

939.

Na osnovu člana 80a Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21, 3/23, 48/24, 33/25, 122/25 i 160/25), Vlada Crne Gore je 6. marta 2026. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU KVALITETA RADA SOCIJALNO-
LJEKARSKIH KOMISIJA**

Član 1

Ovom odlukom obrazuje se Komisija za kontrolu kvaliteta rada socijalno-ljekarskih komisija u postupcima za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Komisiju čine: predsjednik, sedam članova i sekretar Komisije.

Predsjednik Komisije može odrediti zamjenika iz reda članova Komisije, koji ga mijenja u slučaju njegovog odsustva.

Sekretar Komisije obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije.

Predsjednika, članove i sekretara Komisije imenuje Vlada Crne Gore posebnom odlukom.

Član 4

Zadatak Komisije je da preispita rješenja o ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć, u skladu sa zakonom, u dijelu koji se odnosi na nalaz, ocjenu i mišljenje socijalno-ljekarske komisije.

Bliži način rada Komisije uređuje se poslovníkom koji Komisija usvaja na prvoj sjednici.

Član 5

Predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i sekretaru Komisije pripada naknada za rad u skladu sa članom 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 27/13, 44/22 i 78/22).

Naknada iz stava 1 ovog člana isplaćuje se iz sredstava Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-011/26-794

Podgorica, 6. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

940.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. marta 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE ZA BORB U PROTIV TERORIZMA, STAVLJANJU VAN SNAGE ČLANOVA 2., 3. I 3.a ZAJEDNIČKE POZICIJE SAVJETA 2001/931/ZVBP O PRIMJENI POSEBNIH MJERA U BORB U PROTIV TERORIZMA I STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE (ZVBP) 2025/1577 I ODLUKE (ZVBP) 2026/421

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere za borbu protiv terorizma, stavljanju van snage članova 2., 3. i 3.a Zajedničke pozicije Savjeta 2001/931/ZVBP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i stavljanju van snage Odluke (ZVBP) 2025/1577 i Odluke (ZVBP) 2026/421, koje su utvrđene:

1) odlukom Savjeta Evropske unije 2026/455/ZVBP od 26. februara 2026. godine, kojoj se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativom Evropske unije 2026/456 od 26. februara 2026. godine, kojoj se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluke iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/leqal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32026D0455> od 26. februara 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulative iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/leqal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32026R0456> od 26. februara 2026. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluke i regulative iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati na neodređeno vrijeme.

Ako Savjet Evropske unije donese odluku o izmjeni perioda iz stava 1 ovog člana ili o prestanku primjene međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih aktima Evropske unije uvedenih ovom odlukom, ova odluka će se primjenjivati do roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Tekst odluke i regulative iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluke i regulative iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-985/2

Podgorica, 19. marta 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

941.

Na osnovu člana 7 stav 1 Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja („Službeni list CG”, broj 56/16) i člana 362 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 90/25, 121/25 i 44/26), Vlada Crne Gore je, 3. aprila 2026. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „REGIONALNI
VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE”**

Član 1

U Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” („Službeni list CG”, br. 79/17 i 82/23), u članu 12 stav 1 riječi: „pet članova” zamjenjuju se riječima: „sedam članova”.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Članovi odbora direktora imenuju se:

- predsjednik i dva člana na predlog Ministarstva;
- jedan član na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove vodoprivrede;
- jedan član na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja;
- jedan član na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove finansija;
- jedan član na predlog Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.”

U stavu 5 riječi: „tri člana” zamjenjuju se riječima: “četiri člana”.

Član 2

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za imenovanje Odbora direktora

Član 21a

Osnivač će imenovati Odbor direktora u skladu sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Odbor direktora imenovan u skladu sa Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" ("Službeni list CG", br. 79/17 i 82/23) nastavlja sa radom do imenovanja Odbora direktora iz stava 1 ovog člana.”

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1258

Podgorica, 3. aprila 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

942.

Na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni list CG”, br. 14/08 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBJEKTE I OPREMU ZA
DRŽANJE I UZGOJ ŽIVOTINJA ZA PROIZVODNJU *

Član 1

U Pravilniku o uslovima za objekte i opremu za držanje i uzgoj životinja za proizvodnju („Službeni list CG”, broj 64/17), član 4 mijenja se i glasi:

„(1) Materijali koji se koriste za izgradnju objekata za smještaj životinja, a posebno onih za izgradnju objekata i dijelova prostora i opreme s kojima životinje dolaze u dodir, treba da budu bezbjedni za zdravlje životinja i izgrađeni od materijala koji se mogu lako čistiti i dezinfikovati.

(2) Prostor za smještaj životinja i oprema s kojom životinje dolaze u dodir treba da su izgrađene bez oštih ivica ili izbočina, sa podovima koji su glatki, ali ne i klizavi, kako bi se spriječilo povrjeđivanje.

(3) Temperatura, vlažnost vazduha, cirkulacija vazduha, koncentracija gasova i prašine u vazduhu i intenzitet buke u objektu, treba da budu u granicama koje nijesu štetne za zdravlje životinja.

(4) Životinjama koje se drže u objektima ne mogu se držati u stalnom mraku ni bez odgovarajućeg vremena odmora od vještačkog osvjetljenja tako da u objektu treba da bude obezbijeđeno dovoljno osvjetljenja korištenjem fiksnog ili prenosivog, prirodnog ili vještačkog osvjetljenja, kako bi se zadovoljile fiziološke i etološke potrebe životinja te omogućio pregled i kontrola životinja u bilo koje doba dana ili noći.

(5) Ako u objektima nije dostupno prirodno osvjetljenje koje nije dovoljno za zadovoljavanje fizioloških i etoloških potreba životinja, neophodno je u objektima obezbijediti odgovarajuće vještačko osvjetljenje.

(6) Vlasnik ili držalac životinja treba da vodi evidenciju o svakom pruženom medicinskom tretmanu i broju utvrđenih uginulih životinja pri svakom pregledu koja se čuva najmanje tri godine i daje se na zahtjev nadležnom organu na uvid.“

Član 2

Poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 4a

(1) Sva automatska ili mehanička oprema koja se koristi u objektima za smještaj životinja i bitna je za zdravlje i dobrobit životinja provjerava se najmanje jednom dnevno a ako se otkriju kvarovi, otklanjaju se odmah ili se preduzimaju mjere, radi zaštite zdravlja i dobrobiti životinja dok se kvar ne ukloni.

(2) Objekat u kojem su smještene životinje koji se vještački provjetrava treba da ima i rezervni sistem ventilacije, koji je do otklanjanja kvara na glavnom sistemu dovoljan za očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja, kao i alarmni sistem koji upozorava lice koje se brine o životinjama o kvaru u sistemu za provjetranje i koji treba da se redovno održava i provjerava u skladu sa uputstvom proizvođača pri čemu se alarmni sistem redovno testira.

(3) Električna oprema i električne instalacije treba da budu postavljene na način da se spriječi povređivanje životinja.“

Član 3

Član 6 mijenja se i glasi:

„(1) Životinjama u objektima u kojima su smještene treba obezbijediti hranu i vodu u dovoljnim količinama u skladu sa njihovim potrebama na način da je hrana i voda ne sadrže dodatke koji bi uzrokovali patnju i povrede životinje.

(2) Svim životinjama hrana je dostupna u veremenskim intervalima u skladu sa njihovim potrebama.

(3) Sve životinje treba da imaju pristup odgovarajućoj količini vode u skladu sa njihovim potrebama.

(4) Oprema za hranjenje i napajanje treba da je izrađena, postavljena i održavana tako da se mogućnost zagađenja hrane i vode svede na najmanju moguću mjeru sa minimalnom mogućnošću povređivanja životinja zbog guranja pri hranjenju i napajanju.

(5) Radi liječenja ili u profilaktičke svrhe ili sprovođenja zootehničkih postupaka sa životinjama, treba koristiti lijekove koje nijesu štetne za zdravlje ili dobrobit životinja.

(6) U objektima u kojima su smještene životinje, svim životinjama potrebno je obezbijediti dovoljno prostora u zavisnosti od njenih fizioloških i etoloških potreba, ukoliko je životinja stalno ili povremeno privezana ili boravi u ograničenom prostoru i slobodu kretanja u skladu sa njihovim potrebama čime bi se spriječila nepotrebna patnja ili povrede.

(7) Oboljelim ili povrijeđenim životinjama potrebno je obezbijediti prostor u skladu sa njihovim potrebama, a ukoliko je neophodno i u posebne prostorije ili objekte sa suvom i udobnom prostirkom i veterinarsko-zdravstvena zaštita.

8) Ako se drže izvan objekta svim životinjama potrebno je obezbijediti zaštitu od nepovoljnih vremenskih uslova, grabljivica i drugih štetnih uticaja na njihovo zdravlje.“

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovaj pravilnik prenesene su odredbe Direktive br. 1998/58/EZ o zaštiti životinja za proizvodnju.

Broj: 04-312/26-5121/3

Podgorica, 27. marta 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

943.

Na osnovu člana 38 stav 3, člana 39 i člana 43 stav 2 Zakona o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni list CG”, br. 14/08 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU DRŽANJA ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U
EKSPERIMENTIMA***

Član 1

U Pravilniku o načinu držanja životinja koje se koriste u eksperimentima („Službeni list CG”, broj 6/19) u članu 4 na kraju tačke 8 tačka se zamjenjuje tačka – zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„9) **projekat** je program rada koji ima definisan naučni cilj i uključuje jedan ili više postupaka.“

Član 2

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 7a

(1) Odobrenje projekta ograničeno je na postupke koji su bili predmet:

1) ocjene projekta; i

2) klasifikacije s obzirom na težinu tih postupaka.

(2) U odobrenju projekta navode se:

1) korisnik koji sprovodi projekat;

2) osobe koje su odgovorne za cjelokupno sprovođenje projekta i njegovu usklađenost s odobrenim projektom;

3) prema potrebi objekti u kojima će se projekt sprovoditi; i

4) bilo koji posebni uslovi koji proizlaze iz ocjene projekta, uključujući hoće li i kada biti sprovedena retroaktivna procjena projekta.

(3) Odobrenje projekta dodjeljuje se za period koji ne prelazi pet godina.“

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovaj pravilnik prenesene su odredbe čl. 1 do 19, čl. 22 do 25, čl. 30 do 33 i Prilog 1, 3, 4 i 8 Direktive 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se upotrebljavaju za naučne svrhe.

Broj: 04-312/26-5123/3

Podgorica, 27. marta 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

944.

Na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni list CG”, br. 14/08 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBJEKTE I OPREMU ZA DRŽANJE I UZGOJ TELADI*

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj teladi.

Član 2

(1) Tele je govedo starosti do šest mjeseci.

(2) Objekti ili gazdinstva koja se bave uzgojem i držanjem teladi treba da obezbijede prostor za smještaj tako da:

1) se telad ne drže u individualnim boksovima nakon starosti od osam nedelja, osim ako veterinar ne potvrdi da ga je zbog zdravlja ili zbog ponašanja potrebno odvojiti radi liječenja;

2) širina individualnog boksa, treba da bude najmanje jednaka visini grebena teleta, mjereno u stojećem položaju, a dužina individualnog boksa treba da bude najmanje jednaka dužini teleta koja se mjeri od vrha nosa do zadnje ivice sjedne kosti (tuber ischi) pomnoženo sa 1,1.

(3) Individualni boksovi za telad (osim onih za odvajanje bolesnih životinja), treba da imaju perforirane zidove koji omogućavaju teladima vizuelni kontakt i dodir.

(4) Telad starija od osam nedelja treba da se drže u grupama, bez brnjice, a najmanja podna površina po teletu u odnosu na tjelesnu masu, treba da iznosi:

1) 1,5 m² za tele koje ima manje od 150 kg žive vage;

2) 1,7 m² za tele od 150 kg do 220 kg žive vage;

3) 1,8 m² za tele koje ima više od 220 kg žive vage.

(5) Odredbe stava 4 ovog člana ne primjenjuju se na gazdinstvima koja imaju:

1) manje od šest teladi;

2) telad koja se drže sa majkama zbog sisanja.

(6) Objekti za smještaj i uzgoj teladi treba da ispunjavaju uslove date u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Životinje koje se uvoze iz drugih zemalja treba da prati sertifikat izdat od strane nadležnog tijela države zemlje izvoznice, kojim se potvrđuje da je sa tim životinjama postupano u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za objekte i opremu za držanje i uzgoj teladi* („Službeni list CG”, broj 11/17).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

*U ovaj pravilnik prenesene su odredbe Direktive br. 2008/119/EZ o utvrđivanju minimalnih standarda za zaštitu teladi.

Broj: 04-312/26-5160/3

Podgorica, 27. marta 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

USLOVI ZA OBJEKTE ZA SMJEŠTAJ I UZGOJ TELADI

1. Materijali koji se koriste za izgradnju objekata za smještaj teladi, a naročito dijela prostora i opreme sa kojima telad dolaze u kontakt, treba da budu bezbjedni za zdravlje teladi i da budu izgrađeni od materijala koji se mogu lako čistiti i dezinfikovati.

2. Električne instalacije i oprema u objektima za smještaj teladi, treba da budu postavljeni na način da se izbjegnu udari električne struje.

3. U objektu za smještaj teladi izolacija, grijanje, temperatura, vlažnost i cirkulacija vazduha, koncentracija gasova i prašine u vazduhu i intenzitet buke, treba da budu u granicama koje nijesu štetne za telad.

4. Sva automatska i mehanička oprema koja se koristi u objektima u kojima su smještena telad provjerava se najmanje jednom dnevno, a ako se otkriju kvarovi, otklanjaju se odmah ili se preduzimaju mjere kako bi se zaštitilo zdravlje i dobrobit teladi dok se kvar ne otkloni uz korišćenje alternativnih metoda hranjenja i mjera za zaštitu životine sredine. Objekat koji se vještački provjetrava treba da ima i rezervni sistem provjetravanja, koji je do otklanjanja kvara na glavnom sistemu dovoljan za očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja, kao i alarmni sistem koji upozorava lice koje se brine o životinjama o kvaru u sistemu za provjetravanje i koji treba da se redovno održava i provjerava.

5. Telad se ne smije stalno držati u mraku. Objekti u kojima se drže i uzgajaju telad treba da imaju stalno prirodno ili vještačko osvjjetljenje, a ukoliko se koristi vještačko osvjjetljenje, period osvjjetljenja, treba da odgovara periodu prirodnog osvjjetljenja najmanje od 9 do 17 sati i da uvijek bude na raspolaganju dovoljno jako osvjjetljenje da se može obaviti pregled životinja.

6. Držalac životinja koji drži telad u objektu (zatvorenom prostoru) treba da ih obilaziti najmanje dva puta dnevno, a telad koja se drže van objekta (otvoreni prostor), najmanje jednom dnevno. Svako tele koje pokazuje znake oboljenja ili je povrijeđeno bez odlaganja se liječi na odgovarajući način, a ako se ne poboljša stanje nakon liječenja koje je poduzela osoba koja se brine za njega, treba se što prije zatražiti pomoć veterinara. Bolesna ili povrijeđena telad treba da se odvajaju u odgovarajuće prostorije sa suvom i udobnom prostirkom i treba da im se obezbijedi odgovarajuća njega.

7. Prostori za telad treba da budu konstruirana tako da svako tele može leći, odmarati se, ustajati i samo se njegovati bez ikakvih poteškoća.

8. Telad se ne vežu, osim teladi koja se drži u grupama koja se vežu najviše jedan sat za vrijeme hranjenja mlijekom ili mliječnom zamjenom. Ako se koristi oprema za vezanje, ona ne smije uzrokovati povrede teladi i redovno se kontroliše, prema potrebi uz prilagođavanje radi osiguranja udobnog prijenjanja. Svaki vez treba biti izgrađen i konstruisan tako da ne može doći do gušenja ili ozljeđivanja i mora omogućavati teletu da se kreće u skladu s tačkom 7.

9. Objekti, djelovi, oprema i potrepštine koji se koriste za telad treba da se čiste i dezinfikuju na odgovarajući način kako bi se spriječilo širenje međusobnih infekcija i pojava uzročnika bolesti. Feces, urin i nepojedena ili rasuta hrana uklanjaju se koliko je potrebno često, kako bi se ograničilo stvaranje neugodnih mirisa i izbjeglo privlačenje muva ili glodara.

10. Podne površine u objektima u kojima se drže telad treba da budu glatke ali ne i klizave, izgrađeni tako da spriječe povređivanje teladi, ne uzrokuju ozljeđivanje ili patnju teladi koja stoji ili leži na njima, odgovarajuće su za veličinu i težinu teleta i sa odgovarajućom drenažom koja nije štetna za telad. Prostirka (stelja) je rastresit materijal koji se obezbjeđuje za svu telad sa manje od dvije nedelje starosti.

11. Teladima treba da se obezbijedi ishrana prilagođena njihovom uzrastu, težini, fiziološkim i etološkim potrebama i potrebama ponašanja sa ciljem podsticanja zdravlja i dobrobiti teladi. U tu svrhu, njihova hrana treba da sadržati dovoljno gvožđa da bi se obezbedio prosečan nivo hemoglobina u krvi od najmanje 4,5 mmol/litar i minimalni dnevni obrok vlaknaste hrane za svako tele starije od dve nedelje u količinama koje se povećavaju od 50 g do 250 g dnevno za telad starosti od osam do 20 nedelja. Teladima se ne stavljaju brnjice.

12. Telad se hrane najmanje dva puta dnevno. Kada se telad drže u grupama, a ne hrani se ad libitum niti automatskim sistemom hranjenja, svako tele treba da ima pristup hrani u isto vreme kad i svi ostali u grupi.

13. Telad starija od dvije nedjelje treba da imaju pristup svježoj, čistoj i pitkoj vodi u dovoljnim količinama ili da se njihova potreba za tečnošću zadovoljava drugom tečnošću, za napajanje a u toplim vremenskim periodima, ili kada su telad bolesna, svježa voda za piće treba da bude stalno dostupna.

14. Oprema za hranjenje i napajanje mora biti konstruisana, izrađena, postavljena i održavana tako da je mogućnost zagađenja hrane i vode teladi svedena na najmanju moguću meru.

15. Teletu nakon rođenja, a najkasnije šest sati nakon rođenja treba da se obezbijediti kravljim kolostrum.

945.

Na osnovu člana 162 stav 4 Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti* („Službeni list CG“, broj 49/24), uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera donijelo je

P R A V I L N I K

O BEZBJEDNOSNIM NIVOIMA I NJIHOVIM CILJEVIMA ZA RADIOAKTIVNE IZVORE KATEGORIJA 1, 2 I/ILI 3, MJERAMA ZA POSTIZANJE BEZBJEDNOSNIH CILJEVA I VRSTAMA BEZBJEDNOSNIH ZONA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bezbjednosni nivoi za radioaktivne izvore kategorija 1, 2 i/ili 3, ciljevi bezbjednosnih nivoa, mjere za postizanje bezbjednosnih ciljeva i vrste bezbjednosnih zona.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **bezbjednosni ciljevi** su opšti ciljevi zaštite radioaktivnih izvora kategorija 1, 2 i/ili 3 od neovlašćenog premještanja ili uklanjanja ili drugih bezbjednosnih prijetnji, kroz sprovođenje mjera detekcije, zadržavanja i odgovora, u skladu sa principima gradiranog pristupa i dubinske odbrane;
- 2) **bezbjednosni podciljevi** su posebni, jasno određeni zadaci u okviru svakog bezbjednosnog cilja (detekcija, zadržavanje i odgovor), kojima se precizira način ostvarivanja opšteg bezbjednosnog cilja, uključujući pravovremenu detekciju prijetnje, neposrednu procjenu bezbjednosne prijetnje, obezbjeđivanje vremena za reakciju i efikasnu intervenciju snaga odgovora.
- 3) **detekcija** je proces u okviru sistema fizičke zaštite koji započinje otkrivanjem potencijalno zlonamjernog ili drugog neovlašćenog akta, a završava se neposrednom procjenom bezbjednosne prijetnje ili uzroka alarma, odnosno proces koji podrazumijeva i prepoznaje radnje koje imaju obilježja krivičnog djela ili drugog neovlašćenog akta sa implikacijama na nuklearnu bezbjednost, kao i mjerenja koja ukazuju na neovlašćeno prisustvo radioaktivnog materijala na licu mjesta ili tokom aktivnosti od značaja za bezbjednost.
- 4) **dubinska odbrana** predstavlja kombinaciju više slojeva sistema i mjera koje moraju biti savladane ili zaobiđene prije nego što nuklearna i radijaciona bezbjednost bude ugrožena i obuhvata sukcesivne i međusobno povezane slojeve fizičkih, tehničkih, administrativnih i organizacionih mjera, kojima se štite radioaktivni izvori i povezane aktivnosti od bezbjednosnih prijetnji.
- 5) **gradirani pristup** predstavlja primjenu mjera nuklearne i radijacione bezbjednosti srazmjerno potencijalnim posljedicama zlonamjernog akta odnosno podrazumijeva da se nivo i obim bezbjednosnih mjera određuju u skladu sa kategorijom radioaktivnog izvora i procijenjenim rizikom od krivičnih djela ili namjernih neovlašćenih radnji koje uključuju ili su usmjerene na radioaktivni materijal, povezane

- objekte ili aktivnosti, kao i drugih akata koji mogu imati nepovoljan uticaj na nuklearnu i radijacionu bezbjednost;
- 6) **instrument za detekciju** je funkcionalni sistem koji obuhvata hardverske i softverske komponente, uz propisane procedure za instalaciju, kalibraciju, održavanje i korišćenje, a koji služi za otkrivanje prisustva radioaktivnog materijala;
 - 7) **kontrolisana bezbjednosna zona** je najširi obuhvat prostora u kojem se nalaze radioaktivni izvori kategorija 1, 2 i/ili 3 koja se obezbjeđuje fizičkim barijerama (npr. ogradama, zidovima ili drugim preprekama) koje sprječavaju neovlašćen pristup, osim kroz uspostavljene kontrolne tačke i u kojoj se omogućava vizuelni nadzor ili patrole, a pristup je dozvoljen samo osoblju sa odobrenjem ili licima pod pratnjom.
 - 8) **mjere detekcije** su tehničke, administrativne i organizacione mjere namijenjene otkrivanju zlonamjernog ili neovlašćenog akta sa implikacijama na nuklearnu i radijacionu bezbjednost;
 - 9) **mjere odgovora** obuhvataju tehničke, organizacione i operativne aktivnosti namijenjene procjeni alarma ili upozorenja i preduzimanju potrebnih radnji u slučaju bezbjednosnog događaja;
 - 10) **neovlašćeno premještanje ili uklanjanje** znači krađu ili drugo nezakonito prisvajanje radioaktivnog materijala;
 - 11) **neposredna procjena bezbjednosne prijetnje** znači hitno utvrđivanje prirode, uzroka i ozbiljnosti događaja nakon detekcije, sa ciljem donošenja odluke o potrebnim mjerama odgovora i obavještanja nadležnih organa;
 - 12) **odgovor** obuhvata skup mjera i aktivnosti usmjerenih na reagovanje u slučaju bezbjednosnog događaja, što uključuje procjenu i potvrđivanje alarma ili upozorenja, sprječavanje neovlašćenog uklanjanja ili premještanja radioaktivnog izvora, te druge mjere radi zaštite ljudi i radioaktivnog materijala;
 - 13) **sistem detekcije** je integrisani skup mjera, sposobnosti i resursa koji omogućavaju otkrivanje i procjenu zlonamjernog ili neovlašćenog akta sa implikacijama na nuklearnu i radijacionu bezbjednost;
 - 14) **sistem odgovora** predstavlja integrisani skup mjera, sposobnosti i resursa koji omogućavaju procjenu alarma ili upozorenja i preduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju bezbjednosnog događaja;
 - 15) **snage odgovora** su lica, na licu mjesta ili van njega, koja su naoružana i adekvatno opremljena i obučena za suprotstavljanje pokušaju neovlašćenog premještanja ili uklanjanja ili aktu sabotaze;
 - 16) **unutrašnja bezbjednosna zona** je prostor najvišeg nivoa zaštite unutar zaštićene bezbjednosne zone, u kojem se fizički nalazi radioaktivni izvor, koji se obezbjeđuje najstrožim fizičkim i tehničkim mjerama, uključujući dodatne barijere, ograničen pristup samo posebno ovlašćenim licima i evidenciju svakog ulaska, radi sprječavanja neovlašćenog uklanjanja ili premještanja izvora;
 - 17) **zadržavanje** je element sistema fizičke zaštite namijenjen da produži vrijeme potrebno izvršiocu da neovlašćeno uđe u ili izađe iz prostora u kojem se koristi ili skladišti radioaktivni izvor, koje se postiže fizičkim barijerama, tehničkim sredstvima, složenošću pristupa i/ili angažovanjem osoblja, i ne obuhvata vrijeme koje je izvršiocu potrebno da nakon dostizanja cilja izvrši zlonamjerni akt, već isključivo vrijeme prodora do samog cilja;
 - 18) **zaštićena bezbjednosna zona** je prostor unutar kontrolisane bezbjednosne zone u kojem se radioaktivni izvor koristi ili skladišti, a koji je obezbijeđen dodatnim fizičkim barijerama i tehničkim sredstvima za kontrolu pristupa i detekciju neovlašćenih aktivnosti, gdje je pristup omogućen isključivo ovlašćenim osobama, uz vođenje evidencije o ulascima i izlascima.

Uspostavljanje sistema bezbjednosti

Član 3

Sistem bezbjednosti za radioaktivne izvore kategorija 1, 2 i 3 obuhvata uspostavljanje bezbjednosnih nivoa A, B i C i bezbjednosnih zona, te sadrži integrisane mjere detekcije, zadržavanja i odgovora, sprovedene u skladu sa principima gradiranog pristupa i dubinske odbrane.

Pregled funkcija podciljeva i mjera bezbjednosti za bezbjednosne nivoe dat je u Prilogu 1.

Mjere bezbjednosti u okviru sistema bezbjednosti integrišu se sa mjerama zaštite od zračenja, tako da njihova primjena ne ugrožava radijacionu sigurnost.

II. BEZBJEDNOSNI NIVO A

Cilj bezbjednosnog nivoa A

Član 4

Cilj bezbjednosnog nivoa A je obezbjeđivanje visokog nivoa zaštite radioaktivnog izvora kategorije 1 od neovlašćenog uklanjanja i premještanja.

Visoki nivo zaštite iz stava 1 ovog člana podrazumijeva:

- 1) da se u slučaju pokušaja neovlašćenog pristupa ili pokušaja neovlašćenog premještanja ili uklanjanja radioaktivnog izvora kategorije 1, detekcija i neposredna procjena bezbjednosne prijetnje izvrše pravovremeno;
- 2) da se zadržavanjem izvršilac vremenski dovoljno onemogućiti u namjeri da obavi neovlašćeno uklanjanje ili premještanje radioaktivnog izvora kategorije 1;
- 3) da ovlašćeno osoblje nosioca rješenja ili odgovorne snage odgovora intervenišu pravovremeno i sa adekvatnim resursima za suprotstavljanje bezbjednosnoj prijetnji.

Mjere detekcije i bezbjednosni podciljevi u okviru bezbjednosnog nivoa A

Član 5

Mjere detekcije u okviru bezbjednosnog nivoa A obuhvataju:

- 1) elektronski sistem detekcije upada povezan sa alarmom i/ili kontinuirani nadzor od strane odgovornog osoblja nosioca rješenja;
- 2) daljinski video nadzor i/ili neposredno posmatranje od strane odgovornog osoblja nosioca rješenja ili odgovornih snaga odgovora, radi neposredne procjene alarma;
- 3) verifikaciju prisustva radioaktivnog izvora najmanje jednom dnevno, koja može uključivati fizičke provjere, video nadzor, korišćenje tamper indikatora ili druge adekvatne verifikacione mjere.

Podcilj mjere iz stava 1 tačka 1 ovog člana je da se obezbjedi neposredna detekcija neovlašćenog pristupa mjestima gdje se nalazi radioaktivni izvor kategorije 1, te da se neovlašćeni pristup uoči odmah, bilo da je izvor u upotrebi ili u skladištu.

Podcilj mjera iz stava 1 tačka 2 ovog člana je da se obezbijedi neposredna procjena alarma u slučaju detekcije neovlašćenog pristupa radioaktivnom izvoru kategorije 1.

Podcilj mjera iz stava 1 tačka 3 ovog člana je svakodnevna verifikacija prisustva radioaktivnog izvora, kojom se potvrđuje da je izvor fizički prisutan, neoštećen i da nije kompromitovan, radi pravovremenog otkrivanja eventualnog neovlašćenog premještanja ili uklanjanja.

Mjere zadržavanja u okviru bezbjednosnog nivoa A

Član 6

Mjere zadržavanja u okviru bezbjednosnog nivoa A obuhvataju sistem od najmanje dvije fizičke barijere koje odvajaju radioaktivni izvor kategorije 1 od pristupa neovlašćenih osoba.

Fizičke barijere mogu uključivati zidove, kaveze, zaključane i fiksirane kontejnere ili zaključane prostorije za skladištenje.

Za izvore u upotrebi, mjere iz stava 1 ovog člana obuhvataju držanje izvora u zaključanom kućištu u obezbijeđenom prostoru.

Za izvore u skladištu, mjere iz stava 1 ovog člana obuhvataju upotrebu fiksnog i zaključanog kontejnera ili zaključane prostorije sa kontrolisanim pristupom.

Podcilj mjera zadržavanja je da se obezbijedi dovoljno dugo vremena da ovlašćeno osoblje može intervenisati prije nego što izvršilac ukloni ili premjesti radioaktivni izvor kategorije 1.

Mjere odgovora u okviru bezbjednosnog nivoa A

Član 7

Mjere odgovora u okviru bezbjednosnog nivoa A obuhvataju:

- 1) obezbjeđivanje brzih, pouzdanih i raznovrsnih sredstava komunikacije (telefoni, mobilni telefoni i/ili radio uređaji) za obavještanje snaga odgovora u što kraćem roku;
- 2) unaprijed utvrđene aranžmane sa ovlašćenim snagama odgovora, uključujući obezbjeđenje dovoljnog broja obučenog osoblja i opreme;
- 3) pravovremen dolazak snaga odgovora na lice mjesta u roku kraćem od procijenjenog vremena potrebnog izvršiocu za neovlašćeno uklanjanje ili premještanje radioaktivnog izvora.

Podcilj mjera iz stava 1 tačka 1 ovog člana je da se obezbijedi neposredna, pouzdana i višekanalna komunikacija sa snagama odgovora, kojom se omogućava trenutno obavještanje i razmjena informacija u slučaju bezbjednosne prijetnje, kako bi se obezbijedila njihova brza mobilizacija i pravovremena intervencija.

Podcilj mjera iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana je da se obezbijedi neposredna intervencija snaga odgovora, opremljenih i obučenih sa dovoljnim ljudskim i tehničkim resursima, u cilju efikasnog sprečavanja realizacija bezbjednosne prijetnje.

III. BEZBJEDNOSNI NIVO B

Cilj bezbjednosnog nivoa B

Član 8

Cilj bezbjednosnog nivoa B je obezbjeđivanje srednjeg nivoa zaštite radioaktivnih izvora kategorije 2 od neovlašćenog premještanja ili uklanjanja.

Srednji nivo zaštite iz stava 1 ovog člana podrazumijeva da se, u slučaju pokušaja neovlašćenog pristupa ili pokušaja neovlašćenog premještanja ili uklanjanja, detekcija i procjena izvrše blagovremeno, a mjere zadržavanja omoguće dovoljno vremena da ovlašćeno osoblje nosioca rješenja ili snage odgovora pokrenu neposrednu reakciju u cilju sprečavanja realizacije prijetnje.

Reakcija snaga odgovora ne mora uvijek uslijediti dovoljno brzo da spriječi samo uklanjanje radioaktivnog izvora, ali mora biti započeta odmah nakon detekcije i procjene događaja, kako bi se smanjile posljedice i spriječila dalja realizacija prijetnje.

Mjere detekcije i bezbjednosni podciljevi u okviru bezbjednosnog nivoa B

Član 9

Za radioaktivne izvore kategorije 2 koji se koriste na fiksnim lokacijama ili skladište u objektima za te namjene primjenjuju se elektronski sistemi detekcije upada povezani sa alarmom i/ili kontinuirani vizuelni nadzor od strane odgovornog osoblja nosioca rješenja.

Kod mobilnih radioaktivnih izvora kategorije 2 koji se koriste na terenu obezbjeđuje se vizuelno posmatranje od strane najmanje dva člana osoblja.

Podcilj mjera detekcije iz st. 1 i 2 ovog člana je da se obezbijedi neposredna detekcija neovlašćenog pristupa mjestima u kojima je prisutan radioaktivni izvor kategorije 2.

Na fiksnim lokacijama ili skladištima iz stava 1 ovog člana koriste se uređaji za otkrivanje pokušaja manipulacije (tamper indikatori) i/ili periodične provjere od strane osoblja.

Kod mobilnih izvora iz stava 2 ovog člana obezbjeđuje se vizuelno posmatranje od strane najmanje dva člana osoblja.

Podcilj mjera detekcije iz st. 4 i 5 ovog člana je da se obezbijedi detekcija pokušaja neovlašćenog premještanja ili uklanjanja radioaktivnog izvora kategorije 2.

Na fiksnim lokacijama ili skladištima iz stava 1 ovog člana neposredna procjena bezbjednosne prijetnje se vrši putem daljinskog video nadzora ili neposrednog posmatranja od strane osoblja nosioca rješenja ili snaga odgovora.

Kod mobilnih izvora iz stava 2 ovog člana neposrednu procjenu bezbjednosne prijetnje vrši prisutno osoblje.

Podcilj mjera detekcije iz st. 7 i 8 ovog člana je da se obezbijedi neposredna procjena bezbjednosne prijetnje nakon detekcije, radi utvrđivanja prirode i ozbiljnosti događaja, kao i donošenja odluke o pokretanju odgovarajućih mjera odgovora.

Na fiksnim lokacijama ili skladištima iz stava 1 ovog člana verifikacija prisustva radioaktivnog izvora vrši se najmanje jednom sedmično putem fizičkih provjera i tamper indikatora.

Za mobilne izvore iz stava 2 ovog člana verifikacija se sprovodi svakodnevno nakon korišćenja na terenu.

Podcilj mjera detekcije iz st. 10 i 11 ovog člana je da se obezbijedi redovna i pouzdana verifikacija prisustva radioaktivnog izvora, kako bi se potvrdilo da je izvor na propisanom mjestu, da nije neovlašćeno uklonjen niti je na njemu izvršena manipulacija.

Mjere zadržavanja i bezbjednosni podciljevi u okviru bezbjednosnog nivoa B

Član 10

Za radioaktivne izvore kategorije 2 koji se koriste na fiksnim lokacijama ili skladište u objektima za te namjene mjere zadržavanja u okviru bezbjednosnog nivoa B obuhvataju sistem od najmanje dvije fizičke barijere (npr. zidovi, kavezi ili zaključane prostorije) između radioaktivnog izvora i neovlašćenih osoba.

Kod mobilnih radioaktivnih izvora kategorije 2 koji se koriste na terenu zadržavanje se obezbjeđuje njihovim fiksiranjem za nepokretni objekat, kada je to moguće.

Podcilj mjera zadržavanja iz st. 1 i 2 ovog člana je da se obezbijedi dovoljno dugo vremena nakon detekcije kako bi ovlašćeno osoblje nosioca rješenja ili snage odgovora mogle intervenisati prije nego što izvršilac neovlašćeno ukloni ili premjesti radioaktivni izvor kategorije 2.

Mjere odgovora i bezbjednosni podciljevi u okviru bezbjednosnog nivoa B

Član 11

Za radioaktivne izvore kategorije 2 koji se koriste na fiksnim lokacijama ili skladište u objektima za te namjene, mjere odgovora u okviru bezbjednosnog nivoa B obuhvataju

obezbjedivanje brzih i pouzdanih sredstava komunikacije (telefoni, mobilni telefoni i/ili radio uređaji) radi neposrednog obavještanja snaga odgovora, kao i korišćenje odgovarajuće opreme i primjenu propisanih procedura za hitno otpočinjanje odgovora.

Za mobilne radioaktivne izvore kategorije 2 koji se koriste na terenu, mjere odgovora obuhvataju:

- 1) prisustvo najmanje dvije osobe, od kojih je svaka opremljena nezavisnim sredstvom komunikacije;
- 2) obavještanje snaga odgovora unaprijed, prije korišćenja izvora;
- 3) neposredno uspostavljanje komunikacije sa snagama odgovora u slučaju detekcije pokušaja neovlašćenog uklanjanja ili premještanja.

Podcilj mjera odgovora iz st. 1 i 2 ovog člana je da se obezbijedi neposredna komunikacija sa snagama odgovora i pokretanje njihove intervencije odmah nakon detekcije i procjene bezbjednosne prijetnje, radi sprječavanja neovlašćenog uklanjanja ili premještanja radioaktivnog izvora kategorije 2.

IV. BEZBJEDNOSNI NIVO C

Cilj bezbjednosnog nivoa C

Član 12

Cilj bezbjednosnog nivoa C je obezbjivanje osnovnog nivoa zaštite radioaktivnih izvora kategorije 3 od neovlašćenog uklanjanja ili premještanja.

Osnovni nivo zaštite podrazumijeva da se u slučaju pokušaja neovlašćenog uklanjanja obezbijedi detekcija događaja i dovoljno zadržavanje da se omogući preduzimanje mjera odgovora.

Mjere detekcije i bezbjednosni podcilj u okviru bezbjednosnog nivoa C

Član 13

Mjere detekcije u okviru bezbjednosnog nivoa C obuhvataju:

- 1) posmatranje od strane odgovornog osoblja nosioca rješenja radi otkrivanja neovlašćenog uklanjanja radioaktivnog izvora;
- 2) verifikaciju prisustva radioaktivnog izvora najmanje jednom mjesečno putem fizičkih provjera i/ili korišćenjem tamper indikatora.

Neposredna procjena bezbjednosne prijetnje vrši se odmah nakon što fizičke provjere ili tamper indikatori ukažu na moguću manipulaciju ili odsustvo radioaktivnog izvora, uz obavještanje nadležnog organa.

Podcilj mjera detekcije je da se obezbijedi otkrivanje pokušaja neovlašćenog uklanjanja radioaktivnog izvora i potvrda njegovog prisustva kroz redovne provjere.

Mjere zadržavanja i bezbjednosni podcilj u okviru bezbjednosnog nivoa C

Član 14

Mjere zadržavanja u okviru bezbjednosnog nivoa C obuhvataju obezbjivanje najmanje jedne fizičke barijere (npr. kavez, izvorno kućište) i/ili prisustvo odgovornog osoblja nosioca rješenja.

Podcilj mjera zadržavanja je da se obezbijedi dovoljno dugo vremena nakon detekcije da odgovorno osoblje nosioca rješenja može intervenirati prije nego što izvršilac neovlašćeno ukloni ili premjesti radioaktivni izvor kategorije 3.

Mjere odgovora i bezbjednosni podcilj u okviru bezbjednosnog nivoa C

Član 15

Mjere odgovora u okviru bezbjednosnog nivoa C obuhvataju:

- 1) obezbjeđivanje brzih i pouzdanih sredstava komunikacije (telefoni, mobilni telefoni i/ili radio uređaji) radi pravovremenog obavještanja nadležnih snaga odgovora;
- 2) sprovođenje propisanih procedura za utvrđivanje i preduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju potvrđenog pokušaja ili izvršenog neovlašćenog uklanjanja radioaktivnog izvora.

Svaki potvrđeni ili sumnjivi pokušaj neovlašćenog uklanjanja, premještanja ili gubitak radioaktivnog izvora prijavljuje se nadležnom organu, uz sprovođenje mjera za njegovo lociranje i vraćanje na lokalitet, kao i utvrđivanje okolnosti nastanka događaja.

Podcilj mjera odgovora je da se obezbijedi pravovremena komunikacija sa snagama odgovora i preduzimanje potrebnih mjera u skladu sa planom odgovora, radi sprječavanja neovlašćenog uklanjanja ili premještanja radioaktivnog izvora kategorije 3.

V. VRSTE BEZBJEDNOSNIH ZONA

Uspostavljanje bezbjednosnih zona

Član 16

Bezbjednosne zone uspostavljaju se radi zaštite radioaktivnih izvora kategorija 1, 2 i 3 od neovlašćenog premještanja ili uklanjanja i drugih bezbjednosnih prijetnji.

Bezbjednosne zone uspostavljaju se kao stalne ili privremene u zavisnosti da li se radi o radioaktivnom izvoru koji se koristi ili skladišti na fiksnoj lokaciji ili se radi o mobilnom radioaktivnom izvoru koji se koristi na terenu.

U zavisnosti od kategorije radioaktivnog izvora i procijenjenog rizika, uspostavljaju se kontrolisana, zaštićena i unutrašnja bezbjednosna zona, i to:

- za izvore kategorije 1 uspostavljaju se kontrolisana, zaštićena i unutrašnja bezbjednosna zona,
- za izvore kategorije 2 uspostavljaju se minimalno kontrolisana i zaštićena bezbjednosna zona,
- za izvore kategorije 3 uspostavlja se minimalno kontrolisana bezbjednosna zona.

Bezbjednosne zone za radioaktivne izvore kategorije 1

Član 17

Za radioaktivne izvore kategorije 1 uspostavljaju se kontrolisana, zaštićena i unutrašnja bezbjednosna zona kao stalne bezbjednosne zone kojima se obezbjeđuje najviši nivo zaštite u skladu sa principima gradiranog pristupa i dubinske odbrane.

Detaljan opis obuhvata bezbjednosnih zona iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 2.

Bezbjednosne zone za radioaktivne izvore kategorije 2 na fiksnim lokacijama

Član 18

Za radioaktivne izvore kategorije 2 koji se koriste na fiksnim lokacijama ili skladište u stalnim objektima, uspostavljaju se minimalno kontrolisana i zaštićena zona kao stalne bezbjednosne zone kojima se obezbjeđuje najviši nivo zaštite u skladu sa principima gradiranog pristupa i dubinske odbrane.

U zavisnosti od procijenjenog rizika i karakteristika radioaktivnog izvora, može se uspostaviti i unutrašnja zona radi dodatnog nivoa zaštite.

Detaljan opis obuhvata bezbjednosnih zona iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 3.

Bezbjednosne zone za mobilne radioaktivne izvore kategorije 2

Član 19

Za mobilne radioaktivne izvore kategorije 2 koji se koriste na terenu, uspostavljaju se privremene bezbjednosne zone koje se formiraju na lokaciji upotrebe izvora i važe samo tokom trajanja aktivnosti.

Privremene zone obezbjeđuju se fizičkim sredstvima (npr. prenosnim ogradama, zaključavanjem opreme) i neposrednim nadzorom prisutnog osoblja.

Najmanje dva člana osoblja trebaju biti prisutna tokom korišćenja mobilnog izvora u bezbjednosnoj zoni, svaki sa nezavisnim sredstvom komunikacije.

Po potrebi, a u zavisnosti od procjene prijetnje, snage odgovora obavještavaju se unaprijed o lokaciji i vremenu upotrebe izvora, a komunikacija sa njima uspostavlja se neposredno nakon detekcije pokušaja neovlašćenog pristupa.

Bezbjednosne zone za radioaktivne izvore kategorije 3

Član 20

Za radioaktivne izvore kategorije 3 uspostavlja se minimalno kontrolisana bezbjednosna zona, u skladu sa gradiranim pristupom.

Kontrolisana bezbjednosna zona obezbjeđuje fizičke barijere poput zaključanih prostorija, kućišta izvora ili kaveza, uz povremene provjere prisustva izvora.

Pristup je dozvoljen samo ovlašćenom osoblju ili licima pod pratnjom.

Verifikacija prisustva izvora najmanje jednom mjesečno i korišćenje tamper indikatora ili sličnih mjera preporučuju se radi ranog otkrivanja pokušaja neovlašćenog premještanja ili uklanjanja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi

Član 21

Prilozi 1, 2 i 3 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 22

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. jula 2027. godine.

Broj: 0412-322/26-413/4

Podgorica, 30. marta 2026. godine

Ministar,
Damjan Ćulafić, s.r.

Tabele sa detaljnim opisom funkcija, podciljeva i mjera bezbjednosti za bezbjednosne nivoe

Bezbjednosni nivo A

Funkcija bezbjednosti	Podcilj	Mjere
Detekcija	Obezbijediti neposrednu detekciju i procjenu bezbjednosne prijetnje.	Elektronski sistem detekcije upada povezan sa alarmom i/ili kontinuirani nadzor; daljinski video nadzor ili neposredno posmatranje; svakodnevna verifikacija prisustva izvora fizičkim provjerama, video nadzorom ili tamper indikatorima.
Zadržavanje	Obezbijediti dovoljno dugo vremena za intervenciju ovlaštenog osoblja.	Najmanje dvije fizičke barijere (zidovi, kavezi, zaključane prostorije, fiksirani kontejneri).
Odgovor	Obezbijediti neposrednu komunikaciju i intervenciju snaga odgovora sa dovoljnim resursima.	Brza i višekanalna komunikacija; unaprijed utvrđeni aranžmani sa snagama odgovora; pravovremen dolazak snaga odgovora prije uklanjanja izvora.

Bezbjednosni nivo B

Funkcija bezbjednosti	Podcilj	Mjere
Detekcija	Obezbijediti blagovremenu detekciju i procjenu bezbjednosne prijetnje.	Fiksne lokacije: elektronski sistemi detekcije i/ili vizuelni nadzor; mobilni izvori: posmatranje od najmanje dva člana osoblja; sedmična verifikacija (fiksne lokacije) ili dnevna (mobilni izvori) uz tamper indikatore.
Zadržavanje	Obezbijediti dovoljno dugo vremena za reakciju osoblja nakon detekcije.	Fiksne lokacije: dvije fizičke barijere (zidovi, kavezi, zaključane prostorije); mobilni izvori: fiksiranje za nepokretni objekat kada je moguće.

Odgovor	Obezbijediti neposrednu komunikaciju i pokretanje intervencije snaga odgovora.	Fiksne lokacije: brza sredstva komunikacije i propisane procedure za hitno otpočinjanje odgovora; mobilni izvori: prisustvo dvije osobe sa nezavisnim sredstvima komunikacije, obavještavanje snaga odgovora unaprijed, neposredna komunikacija pri detekciji.
---------	--	--

Bezbjednosni nivo C

Funkcija bezbjednosti	Podcilj	Mjere
Detekcija	Obezbijediti otkrivanje pokušaja uklanjanja i potvrdu prisustva izvora.	Posmatranje od strane osoblja; mjesečna verifikacija fizičkim provjerama i/ili tamper indikatorima; neposredna procjena prijetnje nakon sumnje na manipulaciju ili odsustvo izvora.
Zadržavanje	Obezbijediti dovoljno dugo vremena za reakciju nakon detekcije.	Najmanje jedna fizička barijera (kavez, kućište izvora) i/ili prisustvo osoblja.
Odgovor	Obezbijediti pravovremenu komunikaciju i preduzimanje mjera odgovora.	Pouzdana sredstva komunikacije; sprovođenje procedura u slučaju pokušaja ili izvršenog uklanjanja; prijavljivanje nadležnom organu, mjere za lociranje i vraćanje izvora, utvrđivanje okolnosti događaja.

Detaljan opis bezbjednosnih zona za radioaktivne izvore kategorije 1

Ovaj prilog daje detaljan opis obuhvata i mjera zaštite za kontrolisanu, zaštićenu i unutrašnju zonu koje se uspostavljaju za radioaktivne izvore kategorije 1, u skladu sa principima gradiranog pristupa i dubinske odbrane.

Zona	Opis i svrha	Primjeri i mjere
Kontrolisana zona	Predstavlja najširi obod prostora u kojem se nalazi objekat sa radioaktivnim izvorom. Svrha je da spriječi slučajan ili neopažen pristup objektu.	Fizičke barijere: ograde, zidovi ili druge prepreke sa kontrolnim tačkama. Mjere: vizuelni nadzor, fizičke patrole, osnovno osvjtljenje.
Zaštićena zona	Uži prostor unutar kontrolisane zone, obuhvata zgradu ili prostoriju gdje se radioaktivni izvor koristi ili skladišti. Svrha je da onemogući neovlašćen pristup objektu u kojem se nalazi izvor.	Fizičke barijere: zaključana vrata, kontrolisani ulazni portali, kavezi. Mjere: video-nadzor, alarmni sistemi, obavezna evidencija pristupa. Primjer: hodnik i prostorije u bolnici sa CT uređajem.
Unutrašnja zona	Najstrože zaštićen prostor unutar zaštićene zone gdje se radioaktivni izvor fizički nalazi. Svrha je da obezbijedi maksimalnu zaštitu samog izvora.	Barijere: sef, zaključani kavez, kućište uređaja. Mjere: pristup samo posebno ovlašćenim osobama, evidencija svakog ulaska, tamper indikatori, dupli ključevi, radijaciona mjerenja. Primjer: sef u zaključanoj prostoriji sa terapijskim izotopom.

Detaljan opis bezbjednosnih zona za radioaktivne izvore kategorije 2 (fiksne lokacije)

Ovaj prilog daje detaljan opis obuhvata i mjera zaštite za kontrolisanu i zaštićenu zonu koje se uspostavljaju za radioaktivne izvore kategorije 2 na fiksnim lokacijama ili u stalnim objektima, u skladu sa principima gradiranog pristupa i dubinske odbrane.

Zona	Opis i svrha	Primjeri i mjere
Kontrolisana zona	Predstavlja širi obuhvat prostora oko objekta u kojem se nalazi radioaktivni izvor kategorije 2. Svrha je da se spriječi neovlašćen i neopažen pristup prostoru.	Fizičke barijere: ograde, zidovi ili druge prepreke sa jasno određenim kontrolnim tačkama. Mjere: vizuelni nadzor, fizičke patrole, osnovno osvjetljenje i evidencija ulazaka.
Zaštićena zona	Predstavlja uži prostor unutar kontrolisane zone i obuhvata prostoriju ili objekat u kojem se radioaktivni izvor koristi ili skladišti. Svrha je da se obezbijedi pouzdana kontrola pristupa i dodatna zaštita od neovlašćenog uklanjanja ili premještanja izvora.	Fizičke barijere: zaključana vrata, kavezi, kontrolisani ulazni portali. Mjere: sistem za detekciju upada, video-nadzor, osnovni alarmni sistemi. Pristup: dozvoljen samo osoblju sa odobrenjem, uz obaveznu evidenciju prisustva.

946.

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Službeni list CG", br. 53/11 i 3/23), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE OD KRISTALNOG STAKLA*

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi za proizvode od kristalnog stakla, način i postupci obilježavanja proizvoda od kristalnog stakla.

Primjena

Član 2

Ovaj pravilnik primjenjuje se na proizvode od kristalnog stakla koji pripadaju tarifnoj oznaci 7013 Carinske tarife.

Izuzeci od primjene

Član 3

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na proizvode od kristalnog stakla koji su namijenjeni za izvoz.

Isporuka na tržište

Član 4

Proizvodi od kristalnog stakla koji se isporučuju na tržište ili koriste u komercijalnim transakcijama, ne treba da sadrže opis vrste proizvoda iz Priloga 1 kolona b, ako ne odgovaraju utvrđenim svojstvima datim kolonama d do g tog priloga.

Način označavanja

Član 5

Ako je proizvod od kristalnog stakla obilježen jednim od opisa iz člana Priloga 1 kolona b, može se na njega staviti i odgovarajući simbol koji je dat u Prilogu 1 kolona h, a opisan u koloni i ovog priloga.

Ako robna marka, naziv privrednog subjekta ili bilo koja druga oznaka u nazivu, kao glavni dio, pridjev ili kao korjen riječi, sadrži opis naveden u Prilogu 1 kolone b i c neposredno ispred robne marke, naziva ili oznake, treba da bude na jasan i vidljiv način da bude naveden:

- 1) opis proizvoda, ako taj proizvod ima svojstva, navedena u Prilogu 1 kolone d i g;
- 2) izjava o stvarnim svojstvima proizvoda, ako taj proizvod nema svojstva navedena u Prilogu 1 kolone d do g.

Opis i identifikacioni simbol dati u Prilogu 1 mogu da se nalaze na proizvodu zajedno jedan uz drugi.

Ocjenjivanje usaglašenosti

Član 6

Za utvrđivanje da li svojstava proizvoda od kristalnog stakla navedena u kolonama d do g Priloga 1 odgovaraju opisima i identifikacionim simbolima, primjenjuju se samo metode propisane u Prilogu 2.

Prilozi

Član 7

Prilozi 1 i 2 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Stavljanje van snage

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim zahtjevima za kristalno staklo* („Službeni list CG“, broj 48/14).

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".




*U ovaj pravilnik prenesena je Direktiva 69/493/EEC Evropskog savjeta od 15. decembra 1969. godine o proizvodima od kristalnog stakla.

Broj: 07-328/26-1256/3

Podgorica, 27. marta 2026. godine



Ministar,
Nik Gjelošhaj, s.r.

PRILOG 1


No	Description of category			Characteristics				Labelling	
		Explanatory notes	Metal oxides (%)	Density	Refractive index	Surface hardness	Shape of symbol	Remarks	
a	—b—	—c—	—d—	—e—	—f—	—g—	—h—	—i—	
1	KRISTAL SA VISOKIM SADRŽAJEM OLOVA (FULL LEAD CRYSTAL)	30%	Description may be freely used, whatever the country of origin or the country of destination The percentage figure refers to the lead oxide content	PbO ≥ 30%	≥ 3.00	(1)			Round label. Colour: gold Side: ≥ 1 cm
2	OLOVNI KRISTAL (CRYSTAL)	24%		PbO ≥ 24%	≥ 2.90	(1)			
3	KRISTALNO STAKLO CRYSTAL GLASS (CRYSTALLIN)		Only the description in the language or languages of the country in which the goods are marketed may be used	ZnO BaO PbO K2O singly or together ≥ 10%	≥ 2.45	nD ≥ 1.520			Square label. Colour: silver Side: ≥ 1 cm
4	KRISTALNO STAKLO CRYSTAL GLASS		Exception: On the German market pressed glass containing 18% PbO and having a density of at least 2.70 may be sold under the description 'PRESSBLEIKRISTALL' or 'BLEIKRISTALL GEPRESST' (in capital letters)	BaO PbO K2O single or together ≥ 10%	≥ 2.40		Vickers — 550 ± 20		Label in the shape of an equilateral triangle. Colour: silver Side: ≥ 1 cm
<p>(1) nD ≥ 1.545 as a criterion for an additional non-destructive determination of the products (at the time of import).</p>									

i
s
a
2
0
S
r
b
i
j
a
2
0
1
1

VRSTE PROIZVODA OD KRISTALNOG STAKLA

Br.	Vrste proizvoda	Obrazloženje	Svojstva				Obilježavanje	
			Metalni oksidi (%)	Gustina	Indeks prelamanja	Tvrdoća površine	Oblik simbola	Napomene
-a-	-b-	-c-	-d-	-e-	-f-	-g-	-h-	-i-
1	KRISTAL S VISOKIM SADRŽAJEM OLOVA 30%	Proizvod može biti slobodno korišćen, kod bilo koje države porijekla ili države odredišta.	PbO ≥ 30 %	≥ 3.00	nD ≥ 1.545			Okrugla oznaka. Boja: zlatna Ø ≥ 1 cm
2	OLOVNI KRISTAL 24%	Visina procenta se odnosi na sadržaj olovnog oksida.	PbO ≥ 24%	≥ 2.90	nD ≥ 1.545			
3	KRISTALNO STAKLO (KRISTALIN)	Proizvod smije biti korišćen samo na jeziku ili jezicima države u kojoj se proizvod stavlja na tržište. Izuzetak: Na njemačkom tržištu presovano staklo koje sadrži 18% PbO i ima gustoću od najmanje 2.70 prodaje se pod nazivom	Zn BaO PbO K2O Samostalno ili ukupno ≥ 10%	≥ 2.45	nD ≥ 1.520			Kvadratna oznaka. Boja: srebrna Stranica: ≥ 1 cm

D ≥ 1.545 kao kriterijum za dodatnu provjeru proizvoda. koja ne smije prouzrokovati njegovo oštećenje
D ≥ 1.545 kao kriterijum za dodatnu provjeru proizvoda. koja ne smije prouzrokovati njegovo oštećenje

4	KRISTALNO STAKLO	»PRESBLEIKRISTALL« ili »BLEIKRISTALL – GEPRESST« (velikim slovima)	BaO PbO K2O Samostalno ili ukupno ≥ 10%	≥ 2.40		Vickers - 550 ± 20		Oznaka u obliku jednakostraničnog trougla. Boja: srebrna Stranica: ≥ 1 cm
---	------------------	--	--	--------	--	--------------------	---	---

METODE ZA ODREĐIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH SVOJSTAVA PROIZVODA OD KRISTALNOG STAKLA

1. HEMIJSKE ANALIZE

1.1. BaO i PbO

1.1.1. Određivanje kombinacije BaO + PbO

Izvagati 0,5 g stakla u prahu s preciznošću $\pm 0,0001$ g i staviti ga u platinsku posudu. Nakvasiti vodom i dodati 10 ml 15% rastvora sumporne kiseline i 10 ml fluorovodonične kiseline. Zagrijavati na pješčanom kupatilu sve dok ne počne da se izdvaja bijeli dim. Ostaviti da se ohladi i još jednom ponoviti postupak sa 10 ml fluorovodonične kiseline. Zagrijavati sve dok se opet ne pojavi bijeli dim. Ostaviti da se ohladi, a potom isprati rubove posude vodom. Zagrijavati sve dok se opet ne pojavi bijeli dim. Ostaviti da se ohladi, pažljivo dodati 10 ml vode, a potom prenijeti u času od 400 ml. Posudu više puta isprati 10% rastvorom sumporne kiseline i istim rastvorom dopuniti mješavinu do 100 ml. Staviti da ključa 2-3 minuta. Ostaviti da prenoći.

Profiltrirati kroz lončić za filtriranje stepena poroznosti 4, isprati najprije sa 10% rastvorom sumporne kiseline, a zatim dva do tri puta etil alkoholom. Sušiti jedan sat u sušnici na temperaturi od 150° C. Izvagati $\text{BaSO}_4 + \text{PbSO}_4$.

1.1.2. Određivanje BaO

Izvagati 0,5 g stakla u prahu s preciznošću $\pm 0,0001$ g i staviti ga u platinsku posudu. Nakvasiti vodom i dodati 10 ml fluorovodonične kiseline i 5 ml perlorne kiseline. Zagrijavati na pješčanom kupatilu sve dok ne počne da se izdvaja bijeli dim.

Ostaviti da se ohladi i dodati još 10 ml fluorovodonične kiseline. Zagrijavati sve dok se opet ne pojavi bijeli dim. Ostaviti da se ohladi, a ivice posude isprati destilovanom vodom. Opet zagrijavati i upariti skoro do suva. Dodati 50 ml 10% hlorovodonične kiseline i radi ubrzavanja rastvaranja polako zagrijavati. Prenijeti u času od 400 ml i vodom razblažiti do 200 ml. Zagrijati do ključanja, a zatim kroz rastvor uvoditi vodonik-sulfid. Kada talog olovo-sulfida padne na dno posude, potrebno je prestati uvoditi vodonik-sulfid. Profiltrirati kroz fini filter papir i isprati hladnom vodom, zasićenom vodonik-sulfidom.

Filtrat prokuvati, a zatim, ako je to potrebno, smanjiti zapreminu na 300 ml uparavanjem. Vrućoj mješavini dodati 10 ml 10% rastvora sumporne kiseline. Prestati sa zagrijavanjem i ostaviti da ostoji najmanje četiri sata.

Profiltrirati kroz fini filter papir i isprati hladnom vodom. Precipitat (talog) žariti na 1050° C i izvagati BaSO_4 .

1.2. Određivanje ZnO

Filtrat nakon odvajanja BaSO_4 uparavati, tako da se njegova zapremina smanji na 200 ml. Neutralisati amonijakom u prisustvu indikatora metil-crvenog i dodati 20 ml 10 N sumporne kiseline. Podesiti pH vrijednost na 2 (koristeći pH metar) proizvoljnim dodavanjem 10 N sumporne kiseline ili 10 N natrijum hidroksida i na hladnom izdvajati cink-sulfid uz uvođenje vodonik-sulfida. Precipitat ostaviti da ostoji četiri sata, a zatim ga sakupiti na fini filter papir. Isprati rastvorom hladne vode zasićene vodonik-sulfidom. Precipitat na filteru papiru rastvoriti na način da se prelije sa 25 ml vrućeg rastvora 10% hlorovodonične kiseline. Filter papir ispirati ključalom vodom dok se ne dobije zapremina od oko 150 ml. Neutralisati amonijakom uz lakmus papir, a zatim dodati 1-2 g čvrstog urotropina čime će rastvor dobiti približnu pH vrijednost 5. Dodati nekoliko kapi svježe pripremljenog 0,5% vodenog rastvora ksilenol-narančastog i titrovati sa 10 N rastvorom kompleksona III, sve dok se ružičasta boja ne promijeni u limun žutu.

1.3. Određivanje K₂O - taloženjem i vaganjem kalijum-tetrafenilborata.

Postupak: Nakon drobljenja i prosijavanja 2 g stakla se tretira sai:

- 2 ml koncentrovane HNO₃,
- 15 ml HClO₄
- 25 ml HF

u platinastoj posudi na vodenom kupatilu, a zatim i na pješčanom kupatilu. Nakon što prestane izdavajanje gustih para perhlorne kiseline (postupak nastaviti do suva), razblažiti sa 20 ml vruće vode i 2-3 ml koncentrovane HCl.

Prenijeti u graduisani sud od 200 ml i zapreminu nadomjestiti destilovanom vodom.

Reagensi: 6% rastvor natrijum-tetrafenilborata: rastvoriti 1,5 g reagensa u 250 ml destilovane vode. Blagu zamućenost, koja je ostala, ukloniti dodavanjem 1 g aluminijum-hidroksida. Mućkati pet minuta i profiltrirati, pazeći da se prvih 20 ml filtrata ponovo profiltrira.

Rastvor za ispiranje taloga: Pripremiti malo kalijumove soli taloženjem u rastvoru približno 0,1 g KCl na 50 mililitara 10 N HCl, u koji je, uz miješanje, potrebno dolivati rastvor tetrafenilborata, sve dok se taloženje ne zaustavi. Profiltrirati kroz stakleni filter. Isprati destilovanom vodom. Sušiti u eksikatoru na sobnoj temperaturi. Zatim dodati 20-30 mg iste soli u 250 ml destilovane vode. S vremena na vrijeme promiješati. Nakon trideset minuta dodati 0,5 - 1 g aluminijum-hidroksida. Miješati nekoliko minuta. Profiltrirati.

Postupak: Uzeti alikvotni dio uzorka razloženog kiselinom koji odgovara približno 10 mg K₂O. Razblažiti na približno 100 ml. Dok se rastvor lagano miješa, polako dodati rastvor reagensa, približno 10 ml na pretpostavljenih 5 mg K₂O. Ostaviti da ostoji najduže petnaest minuta, a zatim profiltrirati kroz izvagani stakleni filter čija propustljivost treba da bude 3 ili 4. Isprati rastvorom za ispiranje. Sušiti trideset minuta na temperaturi od 120° C. Faktor za preračunavanje za K₂O je 0,13143.

1.4. Tolerancije

±0,1 u apsolutnoj vrijednosti za svako određivanje. Ako analiza daje nižu vrijednost od postavljenih graničnih vrijednosti (30, 24 ili 10%) unutar tolerancije, uzima se srednja vrjednost barem tri analize. Ako je ta srednja vrijednost veća ili jednaka 29.95, 23.95, odnosno 9.95 staklo mora biti svrstano u kategoriju koja odgovara 30, 24 i 10%.

2. FIZIČKO ODREĐIVANJE

2.1. Gustina

Metoda hidrostatičke ravnoteže s preciznošću ±0,01. Uzorak od najmanje 20 g izvagati na vazduhu i kada je potopljen u destilovanu vodu na temperaturi od 20° C.

2.2. Indeks refrakcije

Indeks refrakcije se mjeri na refraktometru s preciznošću ± 0,001.

2.3. Mikrotvrdoća

Tvrdoća po Vickers-u mjeri se po standardu

- ASTM E 92-65 (revizija iz 1965), ali koristeći opterećenje od 50 g i uzimajući srednju vrijednost petnaest mjerenja.

947.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23) i člana 55 stav 2 Zakona o platnom prometu („Službeni list CG”, br. 62/13, 111/22, 15/25 i 140/25), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 31. marta 2026. godine, donio je

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU CENTRALNOJ
BANCI CRNE GORE O PLATNOM PROMETU

Član 1

U Odluci o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Službeni list CG“, br. 82/17, 107/20 i 10/26) poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 8a

„Pružaoци platnih usluga dužni su da prvi izvještaj na obrascima utvrđenim Odlukom o izmjenama Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Službeni list CG”, broj 10/26) dostave u roku propisanom za dostavljanje izvještaja za drugi kvartal 2026. godine.“

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O. br.0101-2626-5/2026

Podgorica, 31. mart 2026. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajuća guvernerka,
dr Irena Radović, s.r.